

**2023/24 NKUNGUHATO WO DYONDZISA WA LEMBE WA NSIVAMAVANGWA WA RIXAKA:
XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: GIREDI YA 4 (KOTARA YA 1)**



KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
Makambelelo ya masungulo na ku titoloveta lama setiwaka exikolweni ya endliwa eka masiku manharhu ya vhiki ro sungula eka Kotara ya 1 (Vhiki ra 1 masiku ya 1-3). Ku ta kamberiwa vuswikoti na ku languta swiphigo swa ku dyondza leswi vadyondzi va nga na swona. Vuxokoxoko lebyi byi fanele ku tirhisiwa ku tiva mingiriko ya ku dyondzisa na ku dyondza leyi nga ta endliwa.				
1-2	<p>U yingisela xitshuriwa xa mahungu, xik, phositora yo navetisa xiendleko</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kombisa vuxokoxoko byo karhi • U kana le vuxokoxoko lebyi a nga nyikiwa byona • U yelanisa na ntokoto wa yena n'wini 	<p>U hlaya switshuriwa swa mahungu leswi nga na swovoniwa, xik, tichati/matafula/tidayagiramu/mimepe ya miehleketo/mimepe/swifaniso</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa maqhinga yo hlaya, xik. ku hlaya mahungu hi ku hatlisa • U vutisa no hlamula swivutiso • U kana le timhakankulu na vuxokoxoko byo karhi bya xitshuriwa • U hlamusela hungu eka swo voniwa <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa Ku tilulamisela ku hlaya: Ku kanerisana hi swifaniso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlamusela mahungu • Ku burisana hi xikongomelo xa xitshuriwa • Ku burisaniwa hi tin'wana ta tindzimi leti tirhisiweke, ku hlaluriwa na ku burisaniwa hi swihlawulekisi swo khavisa swo fana na muhlovo na tisayizi to hambanahambana kumbe tinxaka to hambana ta fonto <p>Madyondziso yo hlaya: Ku hlayela ehlenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambelelo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehlenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>U endla nkomiso wa xitshuriwa xa mahungu hi ku seketeriwa</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ U tatisa marito lama kayivelaka eka nkomiso wo tsariwa kumbe eka chati/matafula /mimepe ya miehleketo ✓ U tirhisa ntivomarito lowu faneleke ✓ U tirhisa marito man'wana mantshwa ku suka eka xitshuriwa lexi a xi hlayeke <p>U tirhisa rimba ro tsala nkomiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mani? ✓ Ncini? ✓ Rini? ✓ Kwihhi? ✓ Hikwalaho ka yini? ✓ Njhani? <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ Ku pfapfarhuta ✓ Ku pfluxeta ✓ Ku hlela ✓ Ku hlerisisa na ✓ Ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito</p> <p>Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p> <p>Tirhisa khadi ro rhexhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Vunyinyi (swirhangiswa maviti), mavitaswilo, mavitaswanakanyiwa, mabumabumeri, maendli</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Swivulwan'we, switatimende, swivutiso</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Swifananisi, swigego, swivulavulelo</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Mfungho wa xivutiso, mfungho wa rihlamari, ku tirhisa dikixinari</p>

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
3-4	<p>Ku yingisela na ku angula eka ntshaho wa novhele</p> <p>Migingiriko ya manghenelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku bvumba ntshaho Ku yingisela ntsaho wo huma eka novhele Ku yingisela hungunkulu na vuxokoxoko byo karhi <p>Ku hlamusela swiendleko</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlamusela hungunkulu na vuxokoxoko byo karhi Ku hlamusela swiendleko swi twala na hi ku landzelelana ka swona Ku kombisa ku titwa mayelana na swiendleko Ku hlamusela vutomi bya munhu hi yexe Ku hlamusela leswi khumbhaka vanhu, mahanyelo na swa ndhavuko eka tsalwa <p>Ku teka xiave eka minkanerisano ya mintlawa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku nghenelela hi ku siyerisana Ku tshama eka nhlokomhaka Ku vutisa swivutiso leswi faneleke Ku kota ku hlayisa minkanerisano Ku angula eka mavonelo ya van'wana hi ntwelavusiwana na nhlonipho 	<p>Ku hlaya ntshaho wo huma eka Novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> Maqhinga yo tilulamisela ku hlaya: Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mahungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma vuxokoxoko byo karhi, ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka na ku kanerisana mayelana na minkongomelo/dyondzo Ku hlawula na ku hlamusela swiendleko swa le xikarhi Ku kanerisana hi swimunhuhatawa Ku hlawula na ku kanerisana hi switwi leswi kombisiweke Ku hlamusela swiendleko na swimunhuhatawa eka vutomi bya swona <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa</p> <p>Ku tirhisa maqhinga yo hlaya lama nga laha hansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungunkulu Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungu/vuxokoxoko byo seketela Ku tirhisa maqhinga yo hlaya hi ku twisisa lama nga laha hansi: <ul style="list-style-type: none"> Ku vona hi miehleketo Ku vumba vuxaka <p>Dyondzo ya Matsalwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kanerisana na vayingiseri hi xivumbeko, matirhiselo ya ririmi na xikongomelo Ku hlawula vanhu van'wana, tidayari na switori U tirhisa xihlamuselamarito ku ndlandlamuxa ntivomarito 	<p>Tsala mpfapfarhuto hi ximunhuhawankulu</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tirhisa rimba Ku tilulamisela ku tsala na ku yingisela eka ntshaho wo huma eka novhele Ku hlawula dyondzo leyi yelanaka na xikongomelo Ku tirhisa ririmi leri faneleke na xivumbeko xa tsalwa Ku tirhisa xivumbeko xa kahle Ku lulamisa dyondzo hi nandzelelano – ku tirhisa nongonoko wo karhi Ku tirhisa ntivoririmi lowu faneleke, mapeletelo, mahikahatelo, xitwananisi xa nhlokomhaka na riendli <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ Ku pfapfarhuta ✓ Ku pfuxeta ✓ Ku hlela ✓ Ku hlerisisa na ✓ Ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito</p> <p>Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p> <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Masivinene, masivintalo, maengeteri, mahlanganisi, mahlamari</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu nga hundza, switwananisi</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Maritofularha, vamavizweni</p> <p>Mapeletelo na Mahikahatelo: Hiko, hefemulo, nhlamuselo ya xihlamuselamarito, ku avanyisiwa ka marito</p>

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<p>Madyondziseliso yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambebelelo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>		
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) <p>Ntirho lowu wu sunguriwa hi Kotara ya 1 kutani wu hetisiwa na ku rkehodiwa eka Kotara ya 2</p>				
5-6	<p>U yingisela xirungulwana Migingiriko ya manghenelo: Ku bvumba</p> <ul style="list-style-type: none"> U kombisa swimunhuhatwa U tsundzuka timhakankulu U hlamula swivutiso swa swanomo <p>U rungula xitori nakambe</p> <ul style="list-style-type: none"> U rungula swiendleko hi nongonoko lowunene U vula mavito ya swimunhuhatwa hi ndlela leyinene 	<p>U hlaya xirungulwana Ku tilulamisela ku hlaya: U bvumba ku ya hi nhlokomhaka na swifaniso</p> <ul style="list-style-type: none"> U tirhisa maqhinga yo hlaya: U bvumba hi ku tirhisa dyondzo ya mimpfumawulo na vuthala bya mbangu U kanela ntivomarito wuntshwa ku huma eka xitshuriwa lexi hlawuriweke <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa Ku tirhisa xihlamuselamarito</p> <p>Ku tirhisa maqhinga yo hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungunkulu Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungu/vuxokoxoko byo seketela Ku bvumba Ku kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki na swifaniso Ku langutisisa ku ndlandlamuxa ku twisisa <p>Ku tirhisa maqhinga yo hlaya hi ku twisisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku vona hi miehleketo 	<p>U tsala xiviko xa mahungu lexi humaka eka ntokoto wa yena/leswi n'wi humeleleke</p> <ul style="list-style-type: none"> U hlawula dyondzo leyi faneleke ya nhlokomhaka U tirhisa xivumbeko xa xitori tanihi rimba. U katsa swimunhuhatwa U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo na mahikahatelo lama faneleke U tirhisa ntivomarito yo tala lama fambelenaka na nhlokomhaka U tumbuluxa xihlamuselamarito xa yena n'wini <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ Ku pfapfarhuta ✓ Ku pfluxeta ✓ Ku hlela ✓ Ku hlerisisa na ✓ Ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maviti (swilo leswi hlayelekaka na leswi nga hlayelekiki)</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Swivulwan'we</p> <p>Mapeletelo na Mahikahatelo: Hiko, maletere lamakulu na maletere lamatsongo</p>

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> - Ku vumba vuxaka - Ku bvumba - Minkumbetelo <p>Dyondzo ya Matsalwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ku hlawula na ku angula eka swimunhuhatwa - U nyika ni ku hlamusela ku titwa ka yena mayelana na tsalwa <p>Madyondziselo yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambeleo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	
<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 2: Ku TSALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitsalwana (20 wa timarka) xa ndzungulo/nhlamuselo hi 3 wa tindzimana <p>Wu endliwa hi ku famba ka kotara</p>				
7-8	<p>U yingisela na ku kana, xik. rhesipi Migingiriko ya manghenelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku bvumba • Ku tsundzuka maendlelo • Ku kombisa swihlawulekisi swa switshuriwa swa swileriso • Ku nyika swileriso leswi twalaka, xik. ku endla khapu ya tiya • Ku endla tinotsi na ku tirhisa swileriso leswi hlayiweke <p>Ku vutisa swivutiso swo basisa angulo wa ku basisiwa ka swiletelo</p>	<p>Ku hlaya xitshuriwa, xik. rhesipi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku lulamisela ku hlaya: Ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso • Ku tirhisa maqhingana yo hlaya, xik. ku bvumba, swivulwa swa mbangu • Ku kanerisana hi vuxokoxoko lebyi kongomeke bya tsalwa • Ku kanerisana hi ku landzelelana ka swiletelo 	<p>Ku tsala swileriso, xik. Maendlelo ya khapu ya tiya</p> <ul style="list-style-type: none"> • U longoloxa switirhisiwa na swichelachelana • U tirhisa vuxokoxoko byo kongoma lebyi lulameke • U tirhisa hlayelo ra ndzeriso ra riendli • U tirhisa xivumbeko lexi lulameke • U rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n'wini 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Mavitavito, mahlanganisi</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nhlokomhaka, xiendliwa swivulwan'we</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Marito yo lombiwa</p>

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
7-8		<p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa Tirhisa maqhinga yo hlaya lama nga laha hansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungunkulu - Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungu/vuxokoxoko byo seketela <p>Ku tirhisa maqhinga yo hlaya hi ku twisisa lama nga laha hansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku vona hi miehleketo • Ku vumba vuxaka <p>Madyondziselo yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambeleo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ Ku pfapfarhuta ✓ Ku pfluxeta ✓ Ku hlela ✓ Ku hlerisisa na ✓ Ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p> <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 3: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (40 WA TIMARAKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitshuriwa xa matsalwa/lexi nga riki xa matsalwa (15 wa timaraka) • Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) • Swiaki na Milawu ya Matirhisele ya Ririmi (15 wa timaraka) <p>A swi bohi ku tsala migingiriko ya ntirho lowu hi nkarhi wun'we</p>				
9-10	<p>U teka xiave eka mbulavurisano wo koma hi nhlokomhaka leyi tolovelekeke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Va nyiketana nkarhi/cincana • Tshama eka nhlokomhaka • U vutisa swivutiso leswi kongomaka <p>U titoloveta ku yingisela na ku vulavula (Hlawula xin'we ku titoloveta masiku hinkwawo)</p>	<p>U hlaya phositara kumbe switiviso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: U hlamusela swifaniso • U hlamusela leswi xitshuriwa xi vulavulaka hi swona • U kombisa mahungu yo karhi • U hlamusela hungu • U hlamusela xikongomelo xa xitshuriwa • U hlamusela ririmi leri tirhisiweke 	<p>U dizayina phositara a navetisa xiendleko/ntlangu wo karhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa xivumbeko lexi faneleke • U hlawula timhaka/mahungu lama faneleke • U tirhisa swihlawulekisi swo khavisa swo fana na muhlovo kumbe matsalelo yo karhi (fonto) <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ Ku pfapfarhuta 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maengeteri Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Xivulwampfilungano, swigego, swifananisi</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Rito rin'we ematshan'wini ya xivulwana/xivulwahava</p>

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<ul style="list-style-type: none"> U andlala xithokovetselo kumbe ku yimbelela swinsin'wana/risimu U tlanga ntlangu wo olova wa ririmi U nyika na ku landzelela swileriso/swiletelo swa matlhelo swo olova U rungula timhaka ta yena n'wini 	<ul style="list-style-type: none"> U kombisa no hlamusela swihlawulekisi swo khavisa tanihi muhlovo kumbe matsalelo yo karhi (fonto) <p>U titoloveta ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> U hlayela ehenhla a tirhisa mavulelo, swikoweto na rivilo leswi nga fanela <p>Madyondziselo yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambebelelo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku pfluxeta ✓ Ku hlela ✓ Ku hlerisisa na ✓ Ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p> <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA (Makambebelelo ya dyondzo/nkamafundza)			
<p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula 	<p>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko yo hlayela ehenhla Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka simesitara 	<p>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switshuriwa swa xitsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi 	<p>Migingiriko ya Swiaki na Milawu ya Matirhisele ya Ririmi</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhisele ya Ririmi leyi fambisanaka na tinxaka ta switshuriwa

GIREDI YA 4 XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MINTIRHO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 1		
<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 1: SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) Sungula hi ntirho lowu eka kotara ya 1 kutani wu ya hetelela eka kotara ya 2 loko timaraka ti ta rhekhodiwa 	<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 2: KU TSALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Xitsalwana (20 wa timaraka) Xa nhlamuselo/xa ndzungulo (3 wa tindzimana) Hi ku famba ka kotara 	<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 3 KU ANGULA EKA SWITHSURIWA (40 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> Xitshuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) Swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi (15 wa timaraka)

KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>U yingisela xitlhokovetselo/risimu: Mingiriko ya masungulo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku bvumba • Ku tsundzuka timhakankulu • Ku kana mhaka leyi nga khoma hungu • Ku yelanisa mhaka na ntokoto wa yena • Ku kombisa ku yelana ka mimpfumawulo na ncino • Ku kombisa matitwelo ya yena lawa ya vangiwaka hi xitlhokovetselo • U yimbelela risimu/mintila leyi hlawuriweke 	<p>U hlaya xitlhokovetselo/risimu Dyondzo ya Matsalwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kombisa timhakankulu • U kombisa matitwelo ya yena lawa ya vangiwaka hi risimu • U kombisa ku yelana ka mimpfumawulo, ncino na nkucetelo wa swona • U tihantlha marito eka swivulwana ku endlela ku twisisa ncino <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa Ku tirhisa maqhinga yo hlaya lama tsariweke laha hansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungunkulu • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungu/vuxokoxoko byo seketela • Ku bvumba • Ku kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki na swifaniso <p>Ku tirhisa maqhinga yo hlayela ku twisisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku vona hi miehleketo • Ku vumba vuxaka • Ku bvumba • Minkumbetelo <p>Madyondziselo yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambeleso yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>Ku tsala xitlhokovetselo/risimu</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlalwa dyondzo leyi faneleke • U tirhisa xivumbeko na maendlelo lama faneleke • Wa kunguhata, wa mpapfarhuta, ni ku pfluxeta risimu • U tirhisa ku vuyelela ka mimpfumawulo ni marito lama faneleke • U tirhisa vutivi bya mapeletwana ku tumbuluxa ku vuyelela ka marito ya tsalwa • U rhexhoda marito na leswi ya vulaka swona eka xihlamuselamarito xa yena n'wini <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ Ku pfapfarhuta ✓ Ku pfluxeta ✓ Ku hlela ✓ Ku hlerisisa na ✓ Ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito. Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito. (Ku tirhisa swidirowiwa kumbe swivulwa leswi tirhisaka marito kumbe tinhlamuselo ku humelerisa nhlamuselo, na sw.)</p> <p>Tirhisa khadi ro rhexhoda eka rona loka a hlayile ku lawula mahlayelo loka ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Mavitaswianakanyiwa na mavitinkatsano Swivulwan'we</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Ku vuyelela ka mimpfumawulo, marito lama lombiweke, vumunhuhati mbuyelelo wa mimpfumawulo ya switatisi</p> <p>Mpeletelo na mahikahatelo: Hiko, hefemulo</p>

KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
3-4	<p>U yingisela swiviko swa ta maxelo Migingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku bvumba Ku yingisela vuxokoxoko byo karhi <p>U teka xiave eka nkanerisano etlilasini/Mudyondzisi u rhangela nkanerisano</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kanerisaniwa hi ku pfuna ka mahungu U hlanganisa mahungu na vutomi bya yena U kanerisana hi swivangelo leswi nga endlekaka eka vanhu U fananisa swipimelo eka tindhawu to hambanahambana, u kombisa tindhawu leti lavekaka hi swikongomelo U seketela miehleketo ya yena U Boxa swihlawulekisi swa maxelo Swiviko: Rhejisirata na muxaka wa ririmi leri tirhisiweke U tirhisa maqhinga yo kanerisana ku burisana kahle eka mintlawu yo karhi <p>U yingisela nhlamuselo a tlhela a hlamusela xiendliwa</p> <ul style="list-style-type: none"> U boxa xiendliwa no xi hlamusela kahle U tirhisa marito lama hlamuselaka xiendliwa kahle U tirhisa marito lamantshwa U tirhisa mabumabumeri 	<p>U hlaya xiviko xa maxelo/chati/tafula/mepe</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba nhlokomhaka ni swifaniso/swo voniwa Ku tirhisa maqhinga yo hlaya: Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mahungu hi ku angarhela Ku hlaya hi ku hatlisa ku endlela ku kuma vuxokoxoko bya mahungu yo kongoma U boxa ndlela leyi tsalwa ri lulamisiwaka ha yona U pimanisa ku hambana na ku fanana eka tindhawu to hambanahambana U hlaya mahungu ya tsalwa hi swo voniwa, xik. Mepe U tirhisa xihlamusela marito ku kamba nhlamuselo ya ntivomarito lamantshwa <p>Madyondziselo yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriawaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambeleso yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>Ku katsakanya xiviko xa maxelo/chati hi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tata marito lama kayivelaka hi ku komisa kumbe hi chati/tafula/mepe wa mianakanyo u tirhisa ntivomarito lowu faneleke u tirhisa marito lamantshwa ku suka eka tsalwa leri hlayiweke <p>Ku tirhisa rimba ro tsala nkomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mani? ✓ Ncini? ✓ Rini? ✓ Kwihi? ✓ Hikokwalaho ka yini? ✓ Njhani? <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ Ku pfapfarhuta ✓ Ku pfuxeta ✓ Ku hlela ✓ Ku hlerisana na ✓ Ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito Tirhisa swidirowiwa kumbe swivulwa leswi tirhisaka marito kumbe tinhlamuselo ku humelerisa nhlamuselo, na sw. <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maendli lama tirhisaka xilandzi –ile eka nkarhi lowu hundzeke, mabumabumeri ya mahlawuri</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nhlokomhaka na xitwananisi, nkarhi lowu nga hundza, nkarhi lowu taka</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Swivulavulelo na Swivuriso</p>
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 (SWANOMO)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) <p>Ntirho lowu i ntirho lowu sunguleke eka Kotara ya 1. Wu hetisiwa no rhekhodiwa eka Kotara ya 2</p>				

KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
5-6	<p>U yingisela n'wagulano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U yingisela no yelanisa na ntokokoto wa yena • U kombisa vuxokoxoko byo karhi <p>U teka xiave eka minkanerisano ya mintlawa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nyiketana na van'wana ku vulavula • U tshama emhakeni • U vutisa swivutiso leswi faneleke • U tshama eka nkanerisano • U angula eka mianakanyo ya van'wana hi ntwelo na nhlonipho • U nyika xivikontsundzuxo lexi faneleke <p>Encenyeta swiendleko leswi fambelanaka na novhele yo koma leyi hlawuriweke eka Kotara ya 1</p>	<p>U hlaya n'wagulano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: U bvumba nhlokomhaka na swifaniso • U tirhisa maqhinga yo hlaya ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mahungu hi ku angarhela, ku bvumba, ku kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki ni swifaniso • Ku langutisisa ku hlohletela ku twisisa • Ku twisisa ntivomarito • Ku boxa timhakankulu ni timhaka leti seketelaka • Ku kanerisana hi ntivomarito lamantshwa ku huma eka tsalwa leri hlayiweke • U tirhisa xihlamuselamarito • U humelerisa eka matsalwa lama hlayiweke a ri swakwe • U tlhela a rungula xitori kumbe timhakankulu hi mintila ya 3 ku fika ka 5 <p>Dyondzo ya Matsalwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula ni ku angula eka kungu • U nyika swivangelo swa maendlelo ya yena • U humelerisa ni ku kanerisana minkoka eka tsalwa • U kombisa ku titwa ka yena eka ku angula eka matsalwa lama hlayiweke <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa</p> <p>U tirhisa maqhingha ya ku hlaya hi ku twisisa lama nga laha hanshi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ku vona hi miehleketo - Ku vumba vuxaka - Ku bvumba - Minkumbetelo - Ku vutisa swivutiso 	<p>U tsala inthavhiyu</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hlawula vundzeni lebyi faneleke • U tirhisa rimba • U tirhisa marito ya muvulavuri eka n'wagulano • U ndlandlamuxa swivulwa hi ku engetela mahlawuri na maengeteri • U tirhisa ntivomarito lama ndlandlamukisiweke ku katsa masivi, mahlanganisi na swivulwahava • U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo na mahikahatelo leswi faneleke • U tirhisa xihlamuselamarito ku kamba mapeletelo na leswi marito ya vulaka swona <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ Ku pfapfarhuta ✓ Ku pfluxeta ✓ Ku hlela ✓ Ku hlerisisa na ✓ Ku andlala <p>U tsala nhluto wa buku ya novhele yo koma leyi a yi hlawuleke eka kotara yo sungula</p> <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito</p> <p>Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p> <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maendli</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa:</p> <p>U tirhisa marito ya xivulavuri</p> <p>U tirhisa mimfungho ya mintshaho ya marito ya xivulavuri, xivulwanahosi, xivulwananandza</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Swifananisi, xigego, swivulavulelo na swivuriso</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo</p> <p>U hikahata kahle: Hefemulo, hikombirhi, hikwana, swirhatana, xivutiso, rihlamari, hiko</p>

KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<p>Madyondziselo yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambeleo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>		
<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 4: Ku tsala xitsalwambiko (10 wa timaraka) Xi tsariwa ku nga si tsariwa xikambelwana xo lawuriwa xa Khotavuxika</p>				
7-8	<p>U yingisela na ku landzelela swileriso, xik. Swiletelo swa mathelo, milawu, milawu ya vuhlayiseki loko u tsemakanya patu, ku hlamba mavoko, swiletelo swo endla swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba • U tsundzuka maendlelo • U boxa swihlawulekisi swa swiletelo swa tsalwa • U tekela enhlokweni tinhlokomhakankulu • U nyika swiletelo swa le rivaleni na swikombiso • U endla tinotsi na ku tirhisa swiletelo leswi hlayiweke • U vutisa swivutiso ku basisiwa • U angula eka swiletelo leswi basisiweke <p>U yingisela na ku nyika swiletelo swa mathelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U yingiselela vuxokoxoko byo karhi • U tirhisa mahungu hi mfanelo • U tirhisa muxaka wa ririmi hi ndlela ya kona <p>Ku pfluxeta ku yingisela na ku vulavula (Hlawula xin'we ku pfluxeta siku rin'wana na rin'wana)</p>	<p>U hlaya xitshuriwa xa swileriso, xik., Swiletelo swa mathelo, milawu, milawu ya vuhlayiseki loko u tsemakanya patu, ku hlamba mavoko, swiletelo swo endla swin'wana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso • U tirhisa maqhinga yo hlaya: Ku bvumba, vuthala bya mbangu • Ku kanerisana hi mahungu yo karhi ya tsalwa • Ku kanerisana hi ku landzelelana ka swiletelo • U tirhisa xihlamuselamarito ku kamba mapeletelo na leswi marito ya vulaka swona <p>Madyondziselo yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Makambeleo yo dyondza/nkamafundza – ku lulamisela ku hlayela ehenhla</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa:</p>	<p>Tsala xitsalwana u hlamusela leswaku hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku landzelela swileriso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlawula vundzeni lebyi faneleke nhlokomhaka • U tirhisa xivumbeko xo karhi xa rimba • U longoloxa mahungu hi ku landzelelana • U tirhisa nhlokomhaka na swivulwa swo seketela ku vumba tipharagirafu leti khomaneke • U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo na mahikahatelo leswi faneleke • U andlala ntirho lowu baseke hi ku tirhisa tinhlokomhaka na swivangwa swa tindzimana • U rhekhoda marito na leswi ya vulaka swona eka xihlamuselamarito xa yena <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ Ku pfapfarhuta ✓ Ku pfluxeta ✓ Ku hlela ✓ Ku hlerisisa na ✓ Ku andlala 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Mapfunamaendli, mahlayelo</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nkarhi lowu taka</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Avanyiso wa marito, matirhiselelo ya xihlamuselamarito</p>

KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<ul style="list-style-type: none"> Angula eka swiletelo U nyika ni ku landzelela swiletelo swo olva 	Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete	<p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito</p> <p>Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p> <p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	
9-10	<p>Ntirho wa 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> Xikambelwana xo lawuriwa xa Khotavuxika: Ku angula eka switshuriwa (40 wa timaraka) Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Ku tsala nkomiso (5 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhisele ya Ririmi (10 wa timaraka) 			

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA (Makambebelelo ya dyondzo/nkamafundza)			
<p>Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula 	<p>Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko yo hlayela ehenhla Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka simesitara 	<p>Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switshuriwa swa xitsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi 	<p>Migingiriko ya Swiaki na Milawu ya Matirhisele ya Ririmi</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhisele ya Ririmi leyi fambisanaka na tinxaka ta switshuriwa

GIREDI YA 4 XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA KOTARA YA 2		
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 1: SWANOMO</p> <p>Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka)</p> <p>Ntirho lowu wu yisiwa emahlweni ku suka eka Kotara ya 1. Wu ta hetisiwa no rhekhodiwa eka kotara ya 2</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 4: KU TSALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala xitsalwambiko (10 wa timaraka) Xi tsariwa ku nga si tsariwa xikambelwana xo lawuriwa 	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA KHOTAVUXIKA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (40 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Ku tsala nkomiso (5 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhisele ya Ririmi (10 wa timaraka)

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>U yingisela mintsheketo. (xik. swikhohwakhohwana/ya khale ya tinhenha) Migingiriko ya Masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku bvumba leswi xitshuriwa xi vulavulaka hi swona Ku boxa kungu, swimunhuhata na mbangu Ku kanerisana hi mahungunkulu Ku hlamula swivutiso swa nomo <p>Vadyondzi va rungula xitori (Mintsheketo: swikhohwakhohwana kumbe ya khale ya tinhenha):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku rungula swiendleko eka xitshuriwa hi ndzandzelelano wa kona U boxa swimunhuhata hi ndlela ya kona U humelerisa mianakanyo ni ku titwa ka yena mayelana na nkarhi lowu vekiwewe/swimunhuhata/mbangu/mahungu/nkongomelo wa xitshuriwa, na swin'wana na swin'wana 	<p>Ku hlaya mintsheketo (xik. Swikhohwakhohwana/ya khale ya tinhenha) Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa/Ku hlayela ku twisisa Migingiriko ya Masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba ku huma eka nhlokomhaka na swifaniso swo huma eka tsalwa <p>Vadyondzi va fanele ku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa maqhinga ya ku hlaya na Ku bvumba Tirhisa vuthala bya mbangu ku tiyisisa leswi va vulaka swona Kanerisana hi mbangu, swimunhuhatwankulu na mbangu Kanerisana hi mahungu/mongo wa xitori Boxa mianakanyo ni ku titwa ka vona mayelana na tsalwa Ku hambanisa exikarhi ka swiendleko leswi nga ntiyiso ni leswi nga ri ki ntiyiso eka xitori <p>Madyondziselelo yo hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (Tshika hinkwaswo u hlaya) Ku hlaya ka mintlawa loku leteriwaka Ku hlaya swin'we Ku hlaya hi vambirhimbirhi Ku hlaya novhele yo koma u ri wexe <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Novhele/buku yo hlaya leyi faneleke ku hlayiwa masiku hinkwawo ku ringana 30 wa timinete U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe U swi yelanisa na mbangu wa yena 	<p>Ku tsala hi mintsheketo ya leswi humeleleke eka leswi hlayiweke (xik. swikhohwakhohwana/ya khale ya tinhenha) hi ku tirhisa rimba ro tsala: Migingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tivisa swimunhuhata, ndhawu na nkarhi wa xitshuriwa lexi hlayiweke <p>Vadyondzi va fanele ku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanerisana hi nongonoko wa swiendleko leswi humeleleke Boxa mianakanyo ya tsalwa leri hlayiweke Tirhisa rimba leri tsariweke kumbe marito lama sungulaka xivulwa (laha swi faneleke) Tlhela va rungula swiendleko hi ndlela ya nandzelelano Tirhisa ntivomarito lama hambaneke Tsala leswi humeleleke hi nkarhi lowu nga hundza <p>Xihlamuselamarito xa yena n'wini:</p> <ul style="list-style-type: none"> U tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka xihlamuselamarito xa yena n'wini Tirhisa swidirowiwa kumbe swivulwa leswi tirhisaka marito kumbe tinhlamuselo ku humelerisa nhlamuselo, na sw. U vekela ntivomarito lowuntshwa eka khumbi ra marito 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Xirhangi, rimitsu, xilandzi, nkarhi lowu nga hundza Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Swivulwan'we, swivulwampfilungano, tindzimana Nhlamuselo ya rito: Swivuriso, swivulavulelo, mongo wa xitori Mahikahatelo: Hiko, hefemulo, hikombirhi, hikwana, maletere lamakulu</p>

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p>3-4</p> <p>PTV</p> <p>GOZA RA 1: NDZAVISISO</p>	<p>Ku yingisela na ku teka xiave eka mbulavurisano wo koma hi Phurojeke ya ku Tsala ka Vutumbuluxi (PTV) leyi kongomisiweke eka muxaka wa tsalwa leri hlawuriweke (xik.</p> <p>Vutlhokovetseri/Mintsheketo/Ntlangu/Xiru ngulwana)</p> <p>Mingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanela maendlelo/magoza ya ndzavisiso na nkarhi lowu pimiweke Kanela ndlandlamuko wa xivutiso xo rhangela/nhlokomhaka Vulavula hi matirhiseho ya swihlovo na switirhisiwa Kongomisa eka ku teka tinotsi Hlamusela matshahelo na nkoka wa nongonoko wa matsalwa lama tirhisiweke/bibilyogirafu Hlamusela swihlawulekisi swa makambeleo na tinhlamuselo eka rhubiriki/xitirhisiwa xo kambisisa <p>Vadyondzi va ta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Avana hi mintlawa kumbe va tirha hi un'weun'we Hlengelela mahungu ya ndzavisiso Avelana miehleketo, mavonelo na ku teka xiave eka minkanerisano Hlengelela nongonoko wa matsalwa lama ya tirhisiweke Hlayisa rhekhodo ya magoza ya ndzavisiso (fayili ya vumbhoni) 	<p>Hlayela ku kuma mahungu lama kongomisiweke eka muxaka wa tsalwa leri hlawuriweke (xik.</p> <p>Vutlhokovetseri/Mintsheketo/Ntlangu/Xiru ngulwana):</p> <p>Mingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyika switirhisiwa swa ndzavisiso Hlohletela vadyondzi ku engetela eka switirhisiwa swa ndzavisiso leswi va nyikiweke swona Pfuxeta tsalwa ku antswisa ku twisisa Hlamusela nkucetelo wa swihlawulekisi/swiphemu swa Vutlhokovetseri/Ntlangu/Xirungulwana/Mintsheketo Hlamusela nkoka wa tithekiniki ta swovoniwa leswi nga eka matsalwa (Vutlhokovetseri/Ntlangu/Xitrhungulwana/Mintsheketo) <p>Vadyondzi va tirhisa maqhinga ya ku twisisa na ya ku hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungunkulu Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungu/vuxokoxoko byo seketela Ku bvumba endla nkumbetelo wa nhlamuselo ya marito lawa ya nga tolovelekangiki na swifaniso Hlanganisa mahungu lama hlawuriweke eka rimba ro veketela mahungu (xik. mepe wa miehleketo, chati yo longoloxa, sw. na sw.) Teka tinotsi ku lulamisela Goza ra 2: Ku tsala 	<p>Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta rimba ro veketela vuxokoxoko ku hlengelela leswi kumekeke eka ndzavisiso wa Phurojeke ya ku Tsala ka Vutumbuluxi (PTV)</p> <p>Mingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kombisa rimba leri faneleke ku seketela muxaka wa ximakiwa lexi nga ta tumbuluxiwa, (xik. Mepe wa miehleketo, chati yo longoloxa, sw. na sw.) Tshikelela matshahelo na nkoka wa ku tirhisa swihlovo (matsalwa lama tirhisiweke) Tshikelela na swihlawulekisi swa makambeleo na tinhlamuselo eka rhubiriki/xitirhisiwa xo kambisisa Tsundzuxa vadyondzi ku tekela enhlokweni ku hlamula xivutiso xo rhangela/nhlokomhaka <p>Vadyondzi va languteriwa ku endla magoza ya ndzavisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku angula eka xivutiso xo rhangela/nhlokomhaka ya ndzavisiso hi ku hlawula mahungu lama ma fambelanaka na swihlovo leswi swi tirhisiweke Teka tinotsi hi marito ya wena n'wini eka ku lulamisela Goza ra 2: Ku tsala Landzelela rimba ro tsala (loko ri nyikiwile) Tirhisa milawu ya ririmi leyi fambelanaka na nxopaxopo wa matsalwa 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maengeteri</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa:</p> <p>Swivulwampfilungano</p> <p>Nhlamuselo ya rito:</p> <p>Rito rin'we ematshan'wini ya xivulwana/xivulwahava</p> <p>Ku tiyisiwa ka swiaki na milawu ya matirhiseho ya ririmi leswi fambisana na ndzavisiso wa tsalwa leri ku kongomisiweke eka rona, (Xik. Vutlhokovetseri/Ntlangu/Swirungulwana/ Mintsheketo)</p> <ul style="list-style-type: none"> Malulamiselo ya mahungu lama kumiweke eka Ndzavisiso (xik. Mepe wa miehleketo, chati yo longoloxa, sw. na sw.) Mahungu lama nga erivaleni Tirhisa ntivomarito lowu wu fambelanaka na ndzavisiso Milawu ya ku tshaha

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<p>TINOTSI TA MUDYONDZISI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ndzavisiso wu ya emahlweni hi ndzhendzeleko wa mavhiki mambirhi ✓ Vumbhoni bya migingiriko na leswi endlweke hinkwaswo swi ta tshama eka buku ya mudyondzi/fayili/photifoliyo ya vumbhoni ✓ Kombisa hi laha ndzavisiso wu endlwaka ha kona - 'ndza endla, ha endla, wa endla' ✓ Leswi kumiweke eka ndzavisiso swi fanele ku angula xivutiso xo rhangela/nhlokomhaka ✓ Tekela enhlokwani mintshaho na xivumbeko xa nongonoko wa matsalwa lama u ma tirhiseke (bibiliyogirafu) ✓ Kambela goza ra 1 (ndzavisiso) hi ku tirhisa rhubiriki/xitirhisiwa xo kambisisa kutani u nyika vadyondzi xivikontsundzuxo ✓ Migingiriko hinkwayo a yi endlwe etlasini hi ku leteriwa hi mudyondzisi ✓ Makambelelo yo dyondza/nkamafundza ya fanele ku ya emahlweni 			
5-6 PTV GOZA RA 2: KU TSALA	<p>Maqhinga ya ku Yingisela na ku Vulavula - ku kongomisa eka muxaka wa tsalwa ra ndzawulelo leri faneleke (Xik. Vutlhokovetseri/Ntlangu/Xirungulwana/Nt sheketo):</p> <p>Mingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vuyelela xivutiso xo rhangela/nhlokomhaka leyi ku kongomisiweke eka yona hi nkarhi wa ndzavisiso • kanela swihlawulekisi na swiphemu swa matsalwa leswi faneleke muxaka wa tsalwa lowu ku endlweka ndzavisiso hi wona • Tiyisisa leswaku vadyondzi hinkwavo va tilulamiserile ku sungula hi Goza ra 2: Ku tsala • Kanela na vadyondzi makunguhatelelo ya leswi va nga ta swi tsala hi ku tirhisa ndzavisiso wa vona • Kanela matsalelo ya ku landzelela magoza • Nyika swileriso mayelana na nghingiriko wa ku tsala • Kanerisana Na vadyondzi hi xivumbeko xa nghingiriko wo tsala lowu faneleke ku tumbuluxiwa (Xitsalwana/Xiviko/Phositara, sw. na sw.) 	<p>Maqhinga ya Ku hlaya na Ku langutisa: Letela vadyondzi ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <p>Mingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basisa hi minkarhi leyi vekiweke/pimiweke • Letela vadyondzi ku hlaya na ku tirhisa tinotsi ta ndzavisiso • Hlaya na ku kanela rhubiriki • Hlamusela swihlawulekisi na nhlamuselo ya vuswikoti ya rhubiriki <p>Vadyondzi va ta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlaya muxaka wa tsalwa leri hlawuriweke • Hlaya na ku twisisa rhubiriki • Hlaya na ku twisisa rimba ro tsalela • Kombisa matirhiselelo ya ririmi lama fambelanaka na muxaka wa tsalwa leri ku endlwaka ndzavisiso hi rona 	<p>Tsala/dirowa/tumbuluxa xiphemu xo tsariwa xa nhlokomhaka leyi hlawuriweke</p> <p>Mingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyika vadyondzi rimba leri va nga ta ri tirhisa loko va tsala • letela vadyondzi hi matatelelo ya rimba ro tsalela • Kanerisana na vadyondzi hi magoza ya ku tsala: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ Ku pfapfarhuta ✓ Ku pfuxeta ✓ Ku hlela ✓ Ku hlerisisa na ✓ ku andlala • Kanela swiphemu swa matsalwa/swihlawulekisi leswi kongomeke muxaka wa tsalwa leri hlawuriweke <p>Vadyondzi va ta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirhisa rimba ro tsalela (loko swi laveka) • Hlela mpapfarhuto wo sungula • Hlerisisa endzhaku ka ku hlela mpapfarhuto wo sungula • Tsala no andlala xitsariwa xo hetelela 	<p>Xiyimo xa rito: Minsinya</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Swivulwanahosi, swivulwampfilungano, xivulwananandza</p> <p>Mapeletelelo na mahikahatelelo: Hikombirhi</p> <p>Ku tiyisisiwa ka swiaki na milawu ya matirhiselelo ya ririmi leswi nga dyondzisiwa eka mavhiki lama nga hundza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahikahatelelo na mapeletelelo • Ntivomarito eka mbangu. • Xivumbeko lexi lulameke na swihlawulekisi • Timhakankulu na to seketela • Milawu ya tindzimana na swovoniwa • Malongoloxelo ya tindzimana hi ndlela yo twisiseka/mahungu lama tiyisisaka nkhomano • Milawu ya ririmi tanihilaha yi lavekaka ha kona eka tinhlokomhaka leti hlawuriweke

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<p>Vadyondzi va ta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Teka xiave eka nkanerisano Twisisa leswi languteriweke mayelana na xivutiso xo rhangela/nhlokomhaka 			
	<p>TINOTSI TA MUDYONDZISI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku tsala hi ku landzelela magoza ku ya emahlweni hi ndzhendzeleko wa mavhiki mambirhi ✓ Vumbhoni bya ku tsala hi ku landzelela magoza byi ta vekiwa eka buku ya mudyondzi/fayili/photifoliyo ya vumbhoni ✓ Lawula ku tsala hi ku landzelela magoza ✓ Leswi kumiweke eka ndzavisiso swi fanele ku angula xivutiso xo rhangela/nhlokomhaka ✓ Tekela enhlokweni ku tshaha marito ya mutsari ku suka eka matsalwa na xivumbeko xa nongonoko wa matsalwa lama u ma tirhiseke/bibilyogirafu ✓ Kambela goza ra 2: ku tsala, hi ku tirhisa rhubiriki na ku nyika xivikontsundzuxo eka vadyondzi ✓ Migingiriko hinkwayo yi fanele ku endliwa na ku leteriwa hi mudyondzisi etlilasini ✓ Mudyondzi un'wana na un'wana u ta tsala ntirho wa yena lowu nga ta makiwa hi ku tirhisa rhubiriki hi un'weun'we 			
	<p>TINOTSI</p> <ul style="list-style-type: none"> Mintirho hinkwayo yi fanele ku endliwa etlilasini hi ku leteriwa hi mudyondzisi Vuandlalo bya swanomo byi nga endliwa hi ndlela leyi landzelaka: Ha un'weun'we, ha vambirhimbirhi, kumbe hi mintlawa kambe ntirho wu ta makiwa hi un'weun'we leswaku mudyondzi un'wana na un'wana a va na rhubiriki ya yena Wu fanele ku va lowu fambisanaka na muxaka wa tsalwa leri hlawuriweke (xik. Xithhokovetselo/Ntlangu/Xirungulwana). Xik. Ntlangu wu nga encenyetiwa, mphikizano wa vatlhokovetseri sw. na sw. Ku tilulamisela vuandlalo bya swanomo swi fanele ku sungula eka Kotara ya 3 kutani byi andlariwa eka Kotara ya 4 leswaku ku ta rhekhodiwa na ku vika matirhelo ya vadyondzi 			
PTV GOZA RA 3: VUANDLALO BYA SWANOMO				
7-8	<p>U yingisela xithhokovetselo kutani a hetisa ngingiriko wa xikambelantwisiso xo yingisela:</p> <p>Migingiriko ya Masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> U kanaleswi xithhokovetselo xi vulavulaka hi swona U yelanisa na leswi n'wu humeleleke na leswi a swi tokoteke U kombisa ku yelana ka mimpfumawulo na ncino U kombisa marito lawa ya sungulaka hi mpfumawulo wo fana U hlamusela matitwele ya yena lawa ya tlhonthiweke hi xitshuriwa U yimbelela risimu/tindzimana leti hlawuriweke <p>Vadyondzi va fanele ku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pfuxeta migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula 	<p>U hlaya xithhokovetselo kutani a hetisisa xikambelantwisiso xa ku hlaya:</p> <p>Migingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba eka nhlokomhaka na swifaniso U tirhisa maqhinga ya ku hlaya, xik. Ku bvumba, ku languta eka swifaniso hi vukheta u tirhisa vuthala bya mbangu <p>Vadyondzi va fanele ku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Boxa ncino na mimpfumawulo yo yelana Tlhanltha marito hi mapeletwana Kombisa ku titwa loku tlhonthiweke hi xithhokovetselo lexi hlayiweke <p>Madyondziseliso yo hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (Tshika hinkwaswo u hlaya) Ku hlaya ka mintlawa loku leteriwaka Ku hlaya swin'we 	<p>Tsala swivulwa leswi nga na mimpfumawulo yo yelana:</p> <p>Migingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Boxa na ku kombisa hi laha marito ya yelanaka ha kona hi ku tirhisa, ku engetela, ku susa, kumbe ku siva mimpfumawulo eka marito U tirhisa ririmi ra nhlamuselo ku hlamusela kumbe ku vutisa swivutiso Ku lemukisa maletere na ku pananisa mimpfumawulo ya maletere <p>Vadyondzi va fanele ku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsala swivulwa swimbirhi leswi fambaka swin'we, swo leha ku ringana swi tlhela swi va ni marito lama vuyelelanaka swin'we Tirhisa mimpfumawulo yo yelana na ncino leswi faneleke 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito:</p> <p>Mahlanganisi</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa:</p> <p>Switatimende, swivulwan'we</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Vumunhuhati, mbuyelelo wa mimpfumawulo ya switatisi, swifananisi, swigego, ncino, yelano wa mimpfumawulo</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Ku tirhisa xihlamuselamarito, nkomiso wa marito – akhironimi, thirankhexini, mavitoletere/inixiyalizimi</p>

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<ul style="list-style-type: none"> Rungula xithokovetselo ku ya hi ntokoto wa vona Boxa nkholuko wa xithokovetselo na ncino Kombisa ku titwa loku tlhonthiwaka hi xithokovetselo Tsavula marito lama sungulaka hi mpfumawulo wo fana Pfluxeta hi ku tirhisa marito lama encenyetaka mpfumawulo wa wona, xik. Tinyoxi ta mvonga, kasi nghilazi ya kheheleka, na swin'wana na swin'wana Tlanga xithokovetselo/tindzimana leti hlawuriweke <p>LEMUKA: Makambelelo yo yisa emahlweni ya nkamafundza/yo dyondza</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi vambirhimbirhi Ku hlaya novhele yo koma a ri yexe <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Xithokovetselo/Novhele yo koma leyi faneleke ku hlayiwa masiku hinkwawo ku ringana 30 wa timinete u ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe u swi yelanisa na mbangu wa yena 	<ul style="list-style-type: none"> Tirhisa vutivi bya mapeletwana ku humelerisa ncino na ku yelana ka mimpfumawulo <p>Xihlamuselamarito xa yena n'wini:</p> <ul style="list-style-type: none"> U tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka xihlamuselamarito xa yena n'wini Tirhisa swidirowiwa kumbe swivulwa leswi tirhisaka marito kumbe tinhlamuselo ku humelerisa nhlamuselo, na sw. U vekela ntivomarito lowuntshwa eka khumbi ra marito 	
9-10	<p>U yingisela xinavetiso lexi hlayeriweke ehenhla kumbe ku suka eka xiyanimoya kumbe thelevhixini:</p> <p>Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba</p> <ul style="list-style-type: none"> U hlamusela na ku kanerisana hi mahungu lama katsaka mahanyelo eka xitshuriwa Ku kanerisana na vayingiseri hi xivumbeko, matirhiselo ya ririmi na xikongomelo va xitshuriwa <p>Vadyondzi va fanele ku teka xiave eka minkanerisano ya ntlawa emhakeni leyi khumbhaka vanhu no thihela yi yelana na swinavetiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kanerisana hi timhaka ta nkoka leti khumbhaka vanhu U vutisa swivutiso leswi faneleke, a tirhisa muxaka wa swivutiso leswi faneleke, xik. i mani, i yini, hi xini, rini, njhani, hikokwalaho ka yiini 	<p>U hlaya xinavetiso na ku hetisa ku hlaya xikambelantwisiso:</p> <p>Migingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> U hlamusela na ku kanerisana hi mahungu lama katsaka mahanyelo eka xitshuriwa Ku kanerisana na vayingiseri hi xivumbeko, matirhiselo ya ririmi na xikongomelo xa xitshuriwa <p>Vadyondzi va fanele ku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanerisana hi matirhiselo ya ririmi leri katsaka ku khorwisa na ririmi leri tlhonthhaka ku titwa ka vanhu na matirhiselo ya kahle ya ririmi U vutisa swivutiso leswi faneleke, leswi tlhonthiwaka hi ku tirhisiwa ka muxaka wa swivutiso leswi faneleke, xik. I mani, hi xini, i yini, rini, njhani, hikokwalaho ka yiini U hlawula na ku kanerisana hi mavonelathelo 	<p>U tsala xinavetiso:</p> <p>Migingiriko ya masungulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> U hlamusela na ku kanerisana hi mahungu lama katsaka mahanyelo eka xitshuriwa Ku kanerisana na vayingiseri hi xivumbeko, matirhiselo ya ririmi na xikongomelo xa xitshuriwa <p>Vadyondzi va fanele ku:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa vundzeni lebyi faneleke xikongomelo na vayingiseri Tirhisa swovoniwa na vuandlalo leswi faneleke xikongomelo Tirhisa ntivoririmi na ntivomarito lowu faneleke Tirhisa ririmi hi vutumbuluxi Tirhisa xihlamuselamarito ku kamba mapeletelo na tinhlamuselo ta marito <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku bubutsa byongo hi ku tirhisa mepe wa miehleketo 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Mavitantlawa, masivinene, minsinya, mahlanganisi</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nhlokomhaka na xitwananisi xa nhlokomhaka, maengeteri, mabumabumeri, maendli, swifananiso, swigego, swivulavulelo</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Hiko, hefemulo, hikombirhi, hikwana, xivutiso, rihlamari, maletere lamakulu</p>

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<p>LEMUKA: Makambeleo yo yisa emahlweni ya nkamafundza/yo dyondza</p>	<ul style="list-style-type: none"> U hlawula no kanerisana hi tithekiniki ta girafu, ku fana na muhlovo, maendlelo, ku hlawuriwa ka swifaniso na swin'wana na swin'wana na hi ndlela leyi swi khumbhaka mahungu lama hundzisiwaka <p>Madyondziso yo hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (Tshika hinkwaswo u hlaya) Ku hlaya ka mintlawo loku leteriwaka Ku hlaya swin'we Ku hlaya hi vambirhimbirhi Ku hlaya novhele yo koma u ri wexe Ku hlayela ehenhla ku ri na mavulelo, matwariselo na rivilo leswi faneleke U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe/ku hlaya hi vambirhimbirhi Hetisa nhluto wa swanomo wo koma wa buku hi ku tirhisa rimba leri faneleke <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Xithhokovetselo/Buku yo hlaya leyi faneleke ku hlayiwa masiku hinkwawo ku ringana 30 wa timinete U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe U swi yelanisa na mbangu wa yena 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku humesa mpfapfarhuto wo sungula ✓ Ku pfuxeta ✓ Ku hlerisisa ✓ Ku tsala mpfapfarhuto wo hetelela ✓ Ku andlala mpfapfarhuto wo hetelela wo basa, lowu hlayekaka <p>Xihlamuselamarito xa yena n'wini:</p> <ul style="list-style-type: none"> U tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka xihlamuselamarito xa yena n'wini U tirhisa swidirowiwa kumbe swivulwa leswi tirhisaka marito kumbe tinhlamuselo ku humelerisa nhlamuselo, na sw. U vekela ntivomarito lowuntshwa eka khumbi ra marito 	

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA (Makambelemo ya dyondzo/nkamafundza)			
Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula: <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula • Minkanerisano etlilasini • Mimbulavurisano • Njhekanjhekisano 	Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa: <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya masiku hinkwawo • Ku hlaya hi ku landzelela magoza • Ku hlayela ehenhla na madyondzisele man'wana • Migingiriko ya xikambelantwisiso (ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa) • Migingiriko ya matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka ta matsalwa lama dyondziweke 	Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala: <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala hi ku landzelela magoza • Ku katsakanya • Ku tsala tindzimana • Ku tsala ka vutumbuluxi • Switshuriwa swa switsalwambiko 	Migingiriko ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi: <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi leyi fambisanaka na tinxaka ta switshuriwa
MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA: <ul style="list-style-type: none"> • Makambelemo ya nkamafundza ya fanele ku tirhisiwa ku letela vadyondzisa na ku nyika nkarhi wa ku pfuneta vadyondzi lava tikeriwaka nkateko wo antswisa. • Hi ku tirhisa ku vutisa, ku kanerisana, ku xiyaxiya, makambelemo ya nkamafundza ya nga nyika madyondzisi xivikontsundzuxo xo hatlisa • Makambelemo ya nkamafundza/yo dyondza ya fanele ku yisiwa emahlweni masiku hinkwawo • Makambelemo ya nkamafundza/yo dyondza yo yisiwa emahlweni ya lulamisela Vuandlalo bya Swanomo eka Kotara ya 4 			
GIREDI YA 4 XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA YA KOTARA YA 3			
NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 6 – KU TSALA KA VUTUMBULUXI BYA PHUROJEKE <ul style="list-style-type: none"> • Goza ra 1: Ndzavisiso (10 wa timaraka) • Goza ra 2: Ku tsala phurojeke (30 wa timaraka) Ntsengo wa timaraka (40) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Phurojeke ya Ku tsala ka Vutumbuluxi yi kongomisiweke eka WUN'WE wa tinxaka ta matsalwa leti dyondziweke: Switlhokovetselo/Mintshheketo/Swirungulwana/Ntlangu 		NTIRHO WA MAKAMBELELO WA MAFUNDZA WA 7 – SWANOMO <ul style="list-style-type: none"> • Vuandlalo bya Swanomo bya Phurojeke ya Ku tsala ya Vutumbuluxi (20 wa timaraka) Ntsengo wa timaraka (20) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sungula hi ntirho wa Swanomo eka Kotara ya 3 kutani wu ya hetisiwa eka Kotara ya 4 laha timaraka ti nga ta rhekhodiwa kona ▪ Ku fanele ku va na matsalwa ya ku hambana ku ya hi ku hambana ka tigiredi ▪ Makambelemo ya nkamafundza/yo dyondza yo yisiwa emahlweni ya lulamisela Vuandlalo bya Swanomo eka Kotara ya 4 ▪ Eka Tigiredi ta 4-6 ku na ku cinca ka mintikelo ya 80% (MYX – Makambelemo ya le Xikolweni) na 20% (Xikambelo) 	

KOTARA YA 4				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>U yingisela xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko ya masungulo: ku bvumba U yingisela no yelanisa na ntokoto wa yena U kombisa vuxokoxoko byo karhi U tshama eka nhlokomhaka U kombisa kungu, mbangu na swimunhuhatwa U hlamula swivutiso swa nomo swo huma eka xitori u rungula xitori nakambe <p>U nghenelela eka minkanerisano ya ntlawa</p> <ul style="list-style-type: none"> Va cincana ku vulavula U tshama eka nhlokomhaka U vutisa swivutiso leswi kongomaka U kota ku khoma mbulavurisano U angula eka mianakanyo ya van'wana hi ku va twela ni nhlonipho U nyika xivikontsundzuxo lexi akaka <p>Makambelelo ya nkamafundza – Ku lulamisela ku andlala ka swanomo</p>	<p>U hlaya xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba nhlokomhaka ni swifaniso <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa</p> <ul style="list-style-type: none"> U tirhisa maqhingha yo hlaya: Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungunkulu Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mahungu/vuxokoxoko byo seketela Ku bvumba Ku kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki na swifaniso Ku langutisisa ku hlohletela ku twisisa Ku twisisa ntshikelelo wa switirhisiwa swo gega na switirhisiwa swa xitayili swa ririmi/swikhavisaririmi Ku kamba nhlohlotelo eka tithekiniki ta swovoniwa <p>Dyondzo ya Matsalwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku humelerisa na ku angula kungu, mbangu na swimunhuhatwa U nyika swivangelo swa swiendlo swa swimunhuhatwa U twisisa ntivomarito U humelerisa timhakankulu na miehleketo yo seketela U humelerisa no kanerisana hi minkoka eka matsalwa Ku kanerisaniwa hi ntivomarito mantshwa ku huma eka tsalwa leri hlayiweke U tirhisa xihlamuselamarito <p>U ehleketa hi xitshuriwa lexi a xi hlayeke a ri yexe</p>	<p>Ku tsala xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> U tirhisa xivumbeko lexinene U hlawula vundzeni lebyi faneleke bya nhlokomhaka U tirhisa nhlokomhaka na swivulwa leswi seketelaka ku aka tindzimana leti khomaneke U hlanganisa tindzimana hi ku tirhisa marito lama khomaneke na swivulwahava U tirhisa ntivomarito wo hambanahambana U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo, mahikahatelo na swivangwa leswi faneleke exikarhi ka tindzimana U tirhisa xihlamusela marito ku kamba mapeletelo na leswi marito ya vulaka swona <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku bubutsa byongo hi ku tirhisa mepe wa miehleketo Ku humesa mpfapfarhuto wo sungula Ku pfuxeta Ku hlerisisa Ku tsala mpfapfarhuto wo hetelela Ku andlala mpfapfarhuto wo hetelela wo basa, lowu hlayekaka, wu tlhela wu tsalanganya kahle exikarhi ka tindzimana <p>Ku kanerisana hi matsalwa</p> <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito</p> <p>Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Maengeteri ya ndhawu na mukhuva, minkarhi ya riendli, mahlanganisi, masivi (ku kongomisa eka minongoti leyi dyondzisiweke)</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Xivulwananandza, xivulwanahava</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Maletere lamakulu, hiko, hefemulo, ku avanyisa rito</p>

KOTARA YA 4				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> U rungula xitori nakambe kumbe timhakankulu hi swivulwa swa 3 ku fika eka 5 U humelerisa ku angula ka nthaveko eka switshuriwa leswi hlayiweke <p>Madyondziselo yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa: Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	
3-4	<p>Ku yingisela ntlangu wo hlayela ehenhla wo huma eka xiyanimoya kumbe thelevhixini:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka Ku tlhela u rungula ntlangu hi ku landzelelana ka wona U vula swimunhuhatwa hi ndlela ya kona Ku encenyeta ximunhuhatwa kumbe xiyimo lexi tivekaka U teka xiave U hlawula dyondzo leyi faneleke U tirhisa mahungu hi ndlela ya kona U kombisa mianakanyo na matitwelo U tshama eka nhlokomhaka U kombisa vulemuki bya ku hambana ka vanhu <p>U titoloveta ku yingisela na Ku vulavula (Hlawula xin'we ku titoloveta xona masiku hinkwawo)</p> <ul style="list-style-type: none"> U yimbelela xinsin'wana xo olova, xithokovetselo kumbe risimu U tlanga ntlangu wa ririmi wo olova U nyika no landzelela swileriso swo olova/swiletelo swo olova U rungula mahungu ya yena 	<p>U hlaya ntlangu na ku hetisisa ku hlaya xikambelantwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilumisela ku hlaya hi ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka U tirhisa maqhinga yo hlaya U boxa ndlela ya xitori Ku kanerisana hi swimunhuhatwa na mbangu U kombisa switwi leswi thonthiweke hi xitshuriwa Ku kanerisaniwa hi swihlawulekisi swa xitshuriwa ngopfungopfu mahikahatelo na xivumbeko <ul style="list-style-type: none"> U tlanga ntlangu kumbe xiyenge xa ntlangu xo koma <p>Ku titoloveta ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> U hlayela ehenhla hi mahikahatelo, ku tikombisa na rivilo leri faneleke <p>Ku hlaya: Hi ntlawa/swin'we/hi vambirhimbirhi/a ri yexe eka ntlangu</p> <p>Madyondziselo yo hlaya: Ku hlayela ehenhla/Tshika hinkwaswo u hlaya/ku hlaya Novhele yo koma hi ntlawa lowu leteriwaka/hlaya swin'we/vambirhimbirhi/a ri yexe</p> <p>Ku hlayela ku tiphina/titsakisa:</p>	<p>U tsala n'wanguano:</p> <ul style="list-style-type: none"> U hlawula vatlangi lava faneleke u lulamisa n'wanguano hi nandzelelano u tirhisa rimba hi mfanalo u tirhisa marito ya xivulavuri kahle u tirhisa ntivomarito yo hambanahambana u tirhisa ntivoririmi, mapeletelo, mahikahatelo na ku tsalanganya loku faneleke u rhekhoda marito na tinhlamuselo ta wona eka xihlamuselamarito xa yena <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku bubutsa byongo hi ku tirhisa mepe wa miehleketo ✓ Ku humesa mpfapfarhuto wo sungula ✓ Ku pfluxeta ✓ Ku hlerisisa ✓ Ku tsala mpfapfarhuto wo hetelela ✓ Ku andlala mpfapfarhuto wo hetelela wo basa, lowu hlayekaka <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi kumbe eka khumbi ra marito</p> <p>Tirhisa dikixinari ku peleta na ku ndlandlamuxa ntivomarito</p>	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Mavitantlawa, masivinene, minsinya</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nhlokomhaka na xitwananisi xa nhlokomhaka.</p> <p>Marito ya xivulavuri na marito yo runguriwa</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Hiko, hefemulo, hikombirhi, hikwana, xivutiso</p>

KOTARA YA 4				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<ul style="list-style-type: none"> U tlhela a hlamusela xitori lexi a xi tweke <p>U encenyeta ximunhuhatwa Makambelelo yo dyondza/nkamafundza – Ku lulamisela ku andlala ka swanomo</p>	<p>Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlaiwa kwalomu ka 30 wa timinete</p>	<p>Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni</p>	
<p>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 7: Vuandlalo bya swanomo (20 wa timaraka) Ntirho lowu wu yisiwa emahlweni ku suka eka Kotara ya 3. Wu ta hetisiwa no rhekhodiwa eka Kotara ya 4</p>				
5-6	<p>U yingisela na ku kanerisana hi timhaka ta sweswi leti humaka eka phephahungu kumbe atikili ya magazini</p> <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko ya masungulo: Ku bvumba U yingisela ku kuma vuxokoxoko byo karhi U boxa mhakankulu U kombisa hi vutomi bya yena n'wini Ku burisaniwa hi timhakankulu na vuxokoxoko byo karhi U tirhisa mahungu yo huma eka xitshuriwa ku angula swivutiso. Ku burisaniwa hi leswi khumbhaka vanhu, mahanyelo na nkoka wa swa ndhavuko eka xitshuriwa U nghenelela eka mbhurisano lowu rhangeriwaka hi mudyondzisi <p>U andlala mbulavulo lowu lulamisiweke</p> <ul style="list-style-type: none"> U hlawula dyondzo leyi faneleke U tirhisa manghenelo, miri na mahetelelo U tshama eka nhlokomhaka U tirhisa malulamiselo ya mianakanyo leyi landzelelanaka U tirhisa maandlalelo ya vuswikoti, xik. Vholumu ku koka moya na mayimelo <p>Makambelelo yo dyondza/nkamafundza – Ku lulamisela ku andlala ka swanomo</p>	<p>U hlaya phephahungu kumbe atikili ya magazini</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya: Ku bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso <p>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa</p> <ul style="list-style-type: none"> U tirhisa maqhinga ya ku hlaya, xik. Wa bvumba, u tirhisa vuthala bya mbangu ku kuma leswi rito ri vulaka swona, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mahungu U tirhisa nhlokomhaka hi ntila eka pharagirafu leyi rhangeleke tinhlamulo to i mani, i yini, kwihi, rini, na hikokwalaho ka yini/njhani Ku burisaniwa hi tinhlokomhaka Ku burisaniwa hi mhakankulu ni timhaka to karhi Ku angula eka ku hlawula ka swifaniso eka tsalwa U hlamusela nhlamuselo ya marito lama nga tivekiki <p>U ehleketa hi switshuriwa leswi a swi hlayeke a ri yexe/hi vambirhimbirhi</p> <ul style="list-style-type: none"> U rungula xitori nakambe kumbe ku hlamusela hungunkulu U kombisa ku angula ka ku titwa eka tsalwa leri hlaiweke <p>[KU HLAYELA KU TIPHINA] Ku hlayela ku tiphina/titsakisa:</p>	<p>U tsala nkomiso wa xiviko xa phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> U tirhisa nhlokomhaka, ntila lowu kombisaka mutsari wa phephahungu, pharagirafu yo rhangela, tinhlamulo ta va i mani, i yini, kwihi, rini, hikokwalaho ka yini na njhani U hlawula dyondzo leyi faneleke U tirhisa rimba leri faneleke U tsala nhlokomhaka U longoloxa swiendleko hi ndlela ya kona U tirhisa ntivomarito lama faneleke U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo na mahikahatelo lama faneleke U lulamisa mapeletelo hi ku tirhisa xihlamuselamarito <p>U tirhisa matsalelo yo landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ku kunguhata/ku tilulamisela ku tsala ✓ Ku mpfampfarhuta ✓ Ku pfluxeta ✓ Ku hlela ✓ Ku hlerisisa na ✓ Ku andlala <p>Tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya vona vinyi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa swidirowiwa kumbe swivulwa leswi tirhisaka marito kumbe tinhlamuselo ku humelerisa nhlamuselo, na sw. 	<p>Xiyimo xa ntirho wa rito: Mahlawuri, maendli</p> <p>Xiyimo xa ntirho wa xivulwa: Nhlokomhaka, xiendliwa, xitwananisi xa nhlokomhaka na riendli, nkarhi wa sweswi</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: Hiko, hefemulo, xivutiso, rihlamari, na swin'wana ni swn'wana</p>

KOTARA YA 4				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		Novhele/buku yo hlaya leyi nga ta hlayiwa kwalomu ka 30 wa timinete	Tirhisa khadi ro rhekhodela eka rona loko a hlayile ku lawula mahlayelo loko ya ri karhi ya ya emahlweni	
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8: Xitshuriwa xa Xitsalwambiko (10 wa timaraka) Xi fanele ku tsariwa ku nga se tsariwa Xikambelwana xo lawuriwa				
7-8	Mpfuxeto Makambelelo ya mafundza ya Vuandlalo bya Swanomo			
9-10	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA YA NTIRHO WA 9: XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA KU HELA KA LEMBE (KU ANGULA EKA XITSHURIWA: 40 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Ku tsala nkomiso (5 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (10 wa timaraka) 			

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA (Makambelelo ya dyondzo/nkamafundza)			
Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula 	Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko yo hlayela ehenhla Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka simesitara 	Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala nkomiso Ku tsala ka vutumbuluxi Switshuriwa swa xitsalwambiko 	Migingiriko ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi leyi fambisanaka na tinxaka ta switshuriwa
GIREDI YA 4 XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 4			
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: (SWANOMO) <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) Ntirho lowu wu yisiwa emahlweni kusuka eka Kotara ya 3, wu ta ya hetisiwa no rhekhodiwa eka Kotara ya 4	NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 8: Ku TSALA <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala xitsalwambiko: (10 wa timaraka) Xi fanele ku tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xo lawuriwa xa ku hela ka lembe	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 9: XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA KU HELA KA LEMBE KU ANGULA EKA XITSHURIWA (40 wa timaraka) <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Ku tsala nkomiso (5 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (10 wa timaraka) 	

MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA	
EXIKARHI KA LEMBE	XIKAMBELO
MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI	XIKAMBELO
<p>MINTIRHO YA 6 YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ntirho wun'we (1) wa Swanomo (Ku hlayela ehenhla eka simesitara hinkwayo ya 1) • Mintirho yi3 ya Ku tsala • Ntirho wun'we (1) wa Ku angula eka switshuriwa • Xikambelwana xin'we (1) xo lawuriwa xa Khotavuxika 	<ul style="list-style-type: none"> • Ntirho wun'we (1) wa Swanomo: Vuandlalo bya Phurojeke ya ku tsala ka Vutumbuluxi (Semisitara ya 2) • Ntirho wun'we (1) wa Ku tsala Xitsalwambiko • Xikambelwana xin'we (1) xo lawuriwa xa ku hela ka lembe